

БОСКУОЙ КУО КҮРЭХ СЦЕНАРИЙА

Туприна Ольга Николаевна,

3-с №-дээх «Тугутчаана»

оѳону иитэр тэрилтэ иитээччитэ

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Анабаар улууһа, Үрүн Хайа бөһ.

Буолар күнэ: кулун тутар 20 күнэ 2016 с

Буолар сирэ: 3-с №-дээх «Тугутчаана» оѳо тэрилтэтэ, орто оскуола актовай залын сцената, задникка тиэмэтигэр сөп түбэһиннэрэн кумааѳынан кырыллыбыт киэргэтии.

Ытааччылар: Туприна Ольга Николаевна

Туттуллар тэрил: музыкальнай центр, микрофон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, диопроектор, экран, оѳуруо, жилка, муостаѳа тэлгэниллэр леѳо, бейджиктар – 10 шт., кыайыылаахтар лиэнтэлэрэ – 2 шт., сертификаттар, призтэр, короналар -2шт., муоста көбүөрдэрэ - 2, логической боппуруостар, жюри протокола, ручкалар

Салайааччы: Үтүө күнүнэн күндү ийэлэр, эбээлэр, эдьийдэр! Энигини ааспыт Аан дойдун дьахталларын күнүнэн итиитик-истинник эбэрдэлиибит.

Хап-хара чаѳылхай харахтаах,
Чап-чараас тэтэркэй уостардаах,
Уп-уһун намылхай суһуохтаах
Бу дулгаан кыысчаана буолуохтаах.

Сып-сырдык, сып-сылаас мичээрдээх
Сайаѳас, амарах санаалаах
Элэккэй, эйэѳэс майгылаах
Бу дулгаан кыысчаана буолуохтаах.

Хайа баѳар норуот былыр былыргыттан кэрэчээн кыргыттары уустаан ураннаан хоһуйаллара. Кыыс оѳону сааһын ситиэр, эйэ санаата туруктаныар диэри сир симэбин, таас иһит курдук харыстаан, бүөбэйдээн улаатыннараллара. Кырдык да кыыс оѳо кыра эрдэѳиттэн нарын-намчы, эйэѳэс-сайаѳас, көрсүө-сэмэй үтүө майгылаах буоллаѳына, кини иэримэ дьээни иччилийир, төрүүр оѳону төлкөлүүр. Күн күбэй ийэ, амарах эбэ буола улаатар.

Ийэ баар буолангын
Ийэ сир киэркэйэр,
Ийэ баар буолангын
Олохпут сарыала мичийэр.
Ийэ баар буолангын
Элбиибит эйэѳэс санаалаах,
Ийэ баар буолангын
Санаабыт олоххо дьулуурдаах.

(Н.Туприн-Кэһиилээх уола).

Ити курдук алгыс тылынан биһиги «Боскуой Куо» диэн ааттаах конкурспутун саѳалыырбытын көнүллээн. Бүгүн эниги иннигитигэр кырачаан дулгаан кыргытара тахсан бэйэлэрин билиһиннэриэхтэрэ, туохха талааннаахтарын көрдөрүөхтэрэ. «Боскуой Куо» аатын былдыаһыахтара.

Конкурспутун саѳалыахпыт иннинэ бастаан журины кытта билиһиннэриэм:

- 1.
- 2.
- 3.

Конкурспут биэс түһүмэхтэн турар.

1.Бэйэни билиһиннэрии. Визитка. (Слайд)

2. Обуруо тиһиитэ (имигэс тарбах). Кыра бөлөх оҕолоругар «лего» тангыы.
 3. Авангарднай көстүүм (туһаҕа таһаар). Костюмы народов мира.
 4. Бйытыгыга хардарыы (булугас өй).
 5. Талаан
- Ити курдук «**Боскуой Куо**» конкурс түһүмэхтэрин билиһиннэрдим.

Дохсун ытыс тыаһынан көрсүөбүг дулгаан кыргыттарын.

- 1.
- 2.
- 3.
-
- 9.
- 10.

Үчүгэй даҕаны сандал саас кэлиитэ,
Харалдык тахсыгыга, ньургуһун тыллыгыга,
Сааскы күөх сарсыарда күн үөһэ ойууга,
Дьиримниир дьэргэлгэн дьизэрэнкэй тэбиитэ.

Үтүө күнүнэн! Күндү көрөөччүлэр, ытык-мааны ыалдыттар, кырачаан оҕо саадын иитиллээччилэрэ уонна иитээччилэр эһигини барыгытын сандал саас салаллан кэлбитинэн, сааскы бырааһынныктарынан ис сүрэхтэн ийэн туран итиитик-истинник эбэрдэлиирбитин көнүллээн .

Конкурсаннары сыанаҕа нүөмэрдэрин таллара ыныртыбыт.

1. Түһүмэх. Бэйэни билиһиннэри.

Тахсар күммүт сарданата,
Туолбут ыйбыт ыйданата,
Танара биэрбит чыычаахтара-
Эбээ, Эһээ сиэннэрэ.

Манна кыргыттар биирдии-биирдии тахсан бэйэлэрин билиһиннэрэллэр.
Сыанаҕа бэйэни билиһиннэриигэ бастакы нүөмэрдээх кыттааччы:

2 Түһүмэх. «Обуруо тиһиитэ». Имигэс тарбах.

Долган омук биир искусствотынан буолар, обуруоннан оһуор анныы. Биһиги, долганнар, хоту тымныы дойдуга олорон күнү аҕыйахтык көрөрбүтүттэн буолуо, кыра сааспыгыттан араас өнү эрдэ арааран үөрэнэбит. Дьүкээбилбит сэттэ өнүн олуһун диэн харыстаан, өнүн-өнгүтэр дьүөрэлээн туттабыт. Өбүгэ үгэстэрин тутуһан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ салгыы баран иһиэхтээх. Кыргыттар тахсаннар, мүнүүтэҕэ обуруо тиһиэхтэрэ. Ким элбэх обуруо тиспит, кыайылааҕынан аабыллар.

Бастакыннан кыра бөлөх оҕолорун «Лего» тангытыгар ынырабыт. Ким элбэх леҕоны ууран, түргэнник бүтэр эбит.

Музыкальной нүөмэр:

Ийэ күнүнэн кэрэ киһибит
Күүскэ-күүскэ кууһан ылыам
Уонна сылаастык сымнаҕастык
Сыллаан ылыам аргыыйдык кистээн.

3 Түһүмэх: Авангарднай муода түһүмэҕэ тийэн кэллэ. Манна кырачаан дулган кыргыттара, ийэлэрэ уус тарбахтарынан онорбут танастарын кэтэн-тахсан биһиэхэ көрдөрүөхтэрэ. Дохсун ытыс тыаһынан көрсөбүт кыргыттарбытын (кыргыттар биирдии-биирдии тахсан муода көрдөрөллөр).

4 Түһүмэх: «Булугас ой» ыйытыгыга хардарыы. Бу түһүмэххэ оҕолор боппуруоска эппиэттииллэр, толкуйдуур дьөбүрдара үлэлиир. Сөпкө эппиэт биэрбит оҕо оҕо очкуо эбиллэр.
Улахан бөлөх оҕолоругар: «Булугас өй»
Кыра бөлөх оҕолоругар: «Мозаика»

5 Түһүмэх: Тунал манган кыргыттар
Туттан-хаптан, хамсанан,
Кыталыкты сапсынан,
Хонкулдьюһан бардылар.
Кырасыабай да кыргыттар
Кэрэ дьикти бэйэлээхтэр,
Кыталыкты дайдылар,
Кынталдыһа көттүлэр.

Маннык тыларынан бэһис түһүмэхпитин арыябыт. Бу түһүмэххэ биһиги кэрэчээн кыргыттарбыт ыллаан, үнкүүлээн көрдөрүөхтэрэ, бэйэлэрин талааннарын арыяахтара.

/Кыттааччылар талааннарын көрдөрөллөр/.

6 Түһүмэх: Национальнай көстүүм

Түмүк: Манан конкурспут түмүктэнэр. Жюри түмүгү таһаарыар дылы музыкальнай нүөмэр.

Улахан бөлөх оҕолорун толорууларыгар ырыа «Мама моя»

Бытааччы: Күрэхпит долгутуулаах уонна күүтүүлээх түгэнэ тийэн кэллэ. Түмүгү билиһиннэрэллэригэр тылы биэрэбит убаастабыллах дьүүлүүр сүбэбэ.

(фанфары)